

History of the Shlako tribe
Batlhako.

D-16

1. Morena Malopyane ge a sena go swa mosadi wa gagwe wa bobedie le ene a be a tsenwa ke bolwetsi. Ge go ba tlisiwa gore o bolawa keeng, gofitlhetse ele ene, a loileng morena monna wa gagwe. Ngwana wa kgosi eleng Moganetsi a ba tla ngaka gore e itee phuphu ya ga rrangwe. Me tsa tlola le mmangwe, a lwala ngwaga o tlhe go fitlhela a swa ka ferikgong 1941. A sale a simollwa ke bolwetse ka kgwedi ya tlhakole (February 1940. Janong mohumagadi yo wa kgosi a swa a tlogela ngwana wa mosetsana Nthana, mohumagadi yo ke Boteka, ngwana wa gagwe ke Nthana o ne a nyetse ke morwa Sekepe. Dikgomo o tlhaletse dikgoru bogodu are fela Batlhako ga ba re sepele fela ka lesa la mohumagadi ba laetse fela gore a fitlhwa mo tlung ya gagwe ga ba mmatlala ngaka go bona gore o bolailwe ke eng, ka gore ke bona ba itseng go re o balailwe ke eng. O bolailwe ke ngaka e ba e ba tlileng gore itee sefifi sa kgosi le ya felela ka jeno lesika la Morena Molapyane go setse fela go kgarakgatshega bana ba le bararo. Moganetsi yo elelgn ene Morena yanong le Rakoko monnae le le Nthana ngwana ngwana ntata bona ba le bararo. Ba bolawa ke rrangwana bona Tumagole ke ene fela e ba fetsang. O lela borena o batla go tla fa kgotleng me mogolwe o mo kobile Ge mogolwe a sena go swa o lekile thata gore a dumelwe go nna monna wa lekgotla fela Batlhako ga ba dumele. O batlile dingaka gore a bolae bana ba mogolwe. La bofelo a tshubile ntlu ya mogolwe ka tladi. Ngaka ya gagwe e a neng a tsaya ditlhare kwa go yona ke Bogatsu ngwana wa ga Ratlhaole wa Motlokwa. Lekgotla le o ne a epela ditlhare bosigo a batla Moganetsi ka matlho a mabedi le yoanong o n ntse a losa fela o setse a tswa kgalagadi ga Bonangwato kwa fela. Monna a Moganetsi Rakoko e ne ke yole o setse a wetse wetse kwa gouteng. O setse a tlhakane tlhogo o setse a tsoboa kwa sekolo g go thile wa isiwa o tshabile go thiliwe go thwe wa thweng wa thweng o tshabile o ile le naga fela ka a ka bonang teng fela.

Fela ga re itse gore a tla ne enna bophelo kafa ba setseng ba ntse ka teng. Ka gore le Moganetsi ene yo go thweng ke morena le g a go bona, a ka seke a go buisa, gongwe a go botsa gore e mang, le go dumedisa batho a kopana le bona a ka seke a ba buisa, le ge moeng a ka tlisiwa kwa kgotlen; gore a tlo bona morena ene a ka seke a itswenya go mnotsa gore o tawa kae, o ya kae, o batlang, jaaka morena a mangwe a dira.

4. Ka sebakanya Morena Molopyane a santse a phela, Tumagole o sale a lowa ngwana ngwana Tshaba, fela a sa para sepe, ntatagwe a tlala mafatshe ka ene go fitlhela a tsena kwa masarweng. Masarwa ke ona, a bileng a mothusa, fela a ntse a fapane fela ga gona motho mo go ene, go go tsamaya seriti fela le yanong rrangwanagwe o ntse a lofa losa fela, gore a motlose go tle go sale go busa ene. Fela morena Molopyane a swa antse a hubili kubile Tumagole mo kgdleng. Janong fela ga o itse gore ene Tumagole mokgotleng o batlang ka gore le Batlhako ga ba mmatile.

5. Le kgaityadiabona Nthana ngwana ntata bona le ene ke sele fela se tlhadi monna. Janong o kgarakgatshega fela nageng mo. O nyala ke mona le monna. Mogae o tshabile ga go itsiwe fela kwa nnang teng le gore o tla boela leng kwa gae. Le Moganetsi le ene ga are sepe fela ka ene A wa phela a ga a phele Moganetsi ga are sepela fela ka ene le Batlhako le bona ba lebeletse fela ka matlho. Ba bona gore bana ba kgosi ba timela me ga ba re sepe/ fela ka bona. Ba tshaba tumagole gore le bona o tla lowa gare itse. Monna yo Tumagole yo, ga ke itse gore ge ba sa mmolae ke eng, ka gore ba itse ge a lowa. A ba tshaba makgowa ga ke itse, ka gore ge e ka be le ka mmuso wa Morena Moetlo, e ka be ele kgale a bolawa, o ne a ka seke a tlhola letsatsi.

5. Moloi o ne a bolawa matshegare fela ka mmuso wa morena Moetlo. Mthoge a ne a ntshiwa ke ngaka gore wa lowa. Janong motho ke yo fela o pala kgosi fela jalo ebile a bolaya yona kgosi ka sebele sa gagwe le bo monnae.

Ba phatlaletse ba tshaba fela ngga ba tlogetse motse wa tata bona ba tshabetse a ba tla fela kae, ga go itse motho.